


CALVET

lo silenci



L'afar de la cireja

o "Aldo Morales"
Obrièr sens istoria

N'aimava pas l'aucèl en gabia
Aldo morales s'apelava
Dins lo talhièr quaranta e set
Trabalhava dempuèi un sègle

Dins la fabrica de las gabias d'aucèls
Tenia lo nombre detz e uèit
Coma aitant de Barranconèls
Que plaçava dins la minuta

Un matin i prenguèt l'idèa
De daissar mai d'aire entre els
E l'endeman aval al cap de la cadena
Un obrièr mancava - el -

A cada cop qu'om lo remplaça
Dins lo talhièr quarante e set
Cada cop de la mèma plaça
L'ome desapareis cop-sec

Vengue oc vengue
Lo temps de viure al solelh
Vengue oc vengue
Lo temps d'èstre son mèstre seu

Desplegar grand sas alas
Montar montar dins l'aire
Plan mai naut que las nivols blancas
Dubrir los uèlhs pel prumièr cop
Engachar nostra tèrra
Grossa pas mai qu'una cireja



Gravure et impression par : **Les Ateliers de l'If**
10 Rue de la Révolution
82100 CASTELSARRASIN



L'affaire de la cerise

ou "Aldo Morales"
Ouvrier sans histoire

Il n'aimait pas l'oiseau en cage,
Aldo Moralès était son nom
Dans l'atelier quarante-sept
Il travaillait depuis un siècle

Dans l'usine de cage à oiseaux
Il avait le numéro dix-huit
C'était le nombre de barreaux
Qu'il montait dans une minute

Un matin, il lui vint l'idée
De les espacer un peu plus.
Le lendemain, en bout de chaîne.
Il manquait un ouvrier - lui -

Et depuis, lorsqu'on le remplace.
Dans l'atelier quarante-sept
Chaque fois, à la même place.
Aussitôt l'homme disparaît

Vienne ! oui ! vienne
Le temps de vivre au soleil

Vienne ! oui ! vienne
Le temps d'être son propre maître
De déployer en grand ses ailes
De monter, de monter dans l'espace
Plus haut que les nuages blancs

LOS AUCELS

D'omes vengueron un jorn d'amont dela
Per tant de nos aprenher a trabalhar
Ca dision conèisser plan milhor que nosaus
Lo trabalh de la tèrra e mai qu'un pauc

Nos an ensenhat almens pecaire
Que lo fons mancava pas gaire
Que los aucèls servissian pas de grand causa
Si que non de contar dins lo cèl

Totis aquelis ventruts d'apoticaris
Arribèron amb la malautia
Plan cargats quand mèma de potingas e de potingas

Mai que mai lo mal s'espandiguèt
Tot i passèt tot i passèt
Tèrra, flors, fuèlhs e portafuèlha
E sens oblidar los aucèls...

CANSON DE L'OBRIER

Soi del matin aquesta setmana
Aimi mai que non pas lo ser
Parti tot ara per la fabrica
Soi res de mai qu'on obrièr

I ajiguèt de cançonetas
Sul faure o sul sarralhièr
I podi rès monsur pecaire
Se m'an raubat lo meu mestièr

Se cantan sovent lo paisan
Lo vinhairon e lo pescaire
N'ai pas de vinha pas de camp
E la mar la conèissi gaire

Se cantèt tanben la dolor
Del carbonièr e del minaire
Vertat qu'a veire lor color
D'aquelis dos soi un pauc fraire

L'OUVRIER

Je suis du matin cette semaine
J'aime autant ça qu'être du soir
Je pars tout-à-l'heure à l'usine
je ne suis rien qu'un ouvrier

Y'a déjà eu des chansonnettes
De forgerons, de serruriers
J'y suis pour rien Monsieur, pècaire
Si on m'a volé mon métier

On chante bien le paysan
Le vigneron ou le pêcheur
Mais je n'ai ni vignes, ni champs
A peine si j'ai vu la mer

On a même chanté la douleur
Du charbonnier, ou du mineur
Faut dire qu'à voir leur couleur
De tous les deux, je me sens frère



LA PENDULA

Una tèrra seca
Quauquas èrbas magras
La serena que se respnd

Lo cèl sens color
Tot desaucelat
Lo silenci nos espotis

Mièjanuèch sens lunz
Davala la bruma
Pluèja mola jamai vista

L'orison al pè
Com'un can malaut
Que se passa dins mon cap

Quicom a petat
Dins la macanica
La pendula !
Es arrarrestada !



UNE PENDULE

Une terre sèche
Quelques herbes maigres
La sirène qui se répond

Ciel décoloré
Tout désolé
Le silence nous écrase

Minuit - pas de lune
Et descend la brume
En pluie molle jamais vue

L'horizon au pied
Comme un chien malade
Qu'est ce qui se passe dans ma tête ?


Un truc a pété
Dans la mécanique
La pendule !
Elle est arrêtée !

LES OISEAUX

Un jour, ils ont débarqué
Ils voulaient nous apprendre le boulot
"On connaît mieux que vous le travail
de la terre" qu'ils disaient

Ouais ! Pour sûr qu'ils nous ont appris
Que c'est le "fond" qui manque le moins
Que les oiseaux ... ils servent pas à grand chose
Si ce n'est pas de chanter dans le ciel

Tous ces pharmaciens bedonnants
Arrivèrent avec leurs maladies
Mais aussi avec leurs remèdes
Ils allaient faire le nécessaire
Mais le mal empira
Tout y passa, tout y passa.
Terre, fleurs, feuilles ... et portefeuilles
Et sans oublier les oiseaux.



LO GAL

I a de causas pr'aquo
Que devrion pas existar
Daissar un gendarma
en libertat

Un jorn a pelhar se metèt
De cap en cima del vilatge
Report a un pollambert
Qui volèt dins lo plumatge

Aquel ome èra pien de vicis
S'amusava dins son servici
A prene en fauta los jorns de vota
Los joves que fasian l'amor

Descobriguèt sa filha nuda
Lo cuol en l'aire, l'aire contenta
I balhèt una patacada
L'autre n'en davalèt cop sec

Aquel que fasia l'esquineta
Se retrobèt siblet copat
Lo gendarma un pauc quand mèma
E la drolla ne 'n parlem pas

Mas lo temps de dire Amen
Lo drolle fusquèt lèu de biais
Al ressegaire d'imeneu
Te fotèt un brave pautal
Cresi que l'apelan Chirac

T'i passèt una revista
T'i mobilisèt lo quepi
Plan al fons de la gargamèla
Qu'i daissèt pas cap d'alongui

Se pot un jorn que lo destin
Sens vos far d'allocucions
Vos daissa un gal sus lo camin
Vos i cal presta atencion

De to aquo nostre gendarma
Fusquèt talament escaudat
I perdèt talament de pluma
Qu'abandonèt l'activitat

Me soi daissat raportar
Qu'ara cultiva de saladas
E sabi pas s'ès vertat
Cresi qu'an dit dins lo Larzac

Mas dins la vida patatrac
om vos larga del cèl
Un gendarma polit, novèl
Cresi que l'apelan Chirac

LE VENT

Je veux bien vous chanter le vent
La pluie et même le beau temps
Mais je veux vous chanter aussi
La révolte et l'espoir

Je vous dirai l'autan qui brame
Lui qui porte la révolte
Fait tourner les moulins de l'espoir
Je vous dirai comme sa force
Par un grand jour de colère
Déracinera le vieux pouvoir

Laissez-moi conter la chouette
Morte, à peine dans l'oeuf
Dont le chant n'est qu'un souvenir
Il n'avait pas d'autre fortune
Ce compagnon de la lune
Que de pousser son cri sinistre

Mais le temps va vers la pluie
Les nuages gonflent l'espace
La sécheresse va finir
Le déluge va éclater
Qui engloutira le vieux monde
Une ère nouvelle alors naîtra

LO VENT

Vos voli ben cantar lo vent
Mais la plueja e lo bel temps
Vos voli cantar atanben
La revolta e l'espèr

Vos dirai l'autan que brama
Carreira de revolta
Fa vivar los molins de l'espèr
Vos diari qu'a prona força
E qu'un grand jorn de colèra
Desrasigara lo vièlh poder

Laissatz me contar la chota
Que creba dedins sa closca
E son cant n'es plus qu'un souvenir
Aquel companh de la luna
Tenia pas maita fortuna
Si que non butar son giscladis

Mas lo temps vira a la pluèja
Las nivols emplissan l'aire
La secada lèu s'acabara
Tombara un enlavaci
Que negara lo vièlh monde
E puèi lusira un temps novèl

LE COQ

Il y a tout de même des choses
Qui ne devraient pas exister
par exemple...
Un gendarme en liberté

Un jour, il se mit à hurler
D'un bout à l'autre du village
Rapport à un coq de bruyère
Qui lui aurait volé dans les plumes

Faut dire qu'il avait quelques vices
Il s'amusait dans son service
A surprendre, les jours de fête
Les jeunes qui faisaient l'amour

Il découvrit un jour sa fille
cul nu en l'air et l'air contente
Il lança une telle giffle
L'autre aussitôt mit pied à terre

Ce dernier qui tombait de haut
Se retrouva sifflet coupé
Le gendarme un peu tout de même
Quant à la fille, n'en parlons pas

Mais en un clin d'oeil
Le jeune homme se ressaisit
Et à cet empêcheur d'aimer
plaça un uppercut du gauche

Item, le passa en revue
Lui mobilisa le Képi
Tout au fond de la gargamèle
Ne lui accordant aucun sursis

Il se peut qu'un jour le destin
Sans vous faire d'allocutions
Vous laisse un coq sur le chemin
Il faut y prêter attention

De tout ceci notre gendarme
Sortit quelque peu échaudé
Et laissa tellement de plumes
Qu'il cessa toute activité

Depuis, je me suis laissé dire
Qu'il cultivait des salades
J'ignore ce qu'il y de vrai
Je crois qu'on parle du Larzac

Mais dans la vie Patatrac !
Voilà qu'on vous parachute
Un gendarme tout beau, tout nouveau
Je crois qu'il s'agit de ... Jacob Delafon

LO SILENCI

Tu que sias Inglès, Alemand,
Borgés. francés o occitan
Tu que vendràs somiar deman
Dins ma borda un mes per an

Tu que compes d'un cop d'ostal
lo potz las vinhas e lo prat
Amb d'argent a bon mercat
Raubat al monde del trabalh

Comprendràs jamai lo secret
Marca del temps sus cada peira
Sentiràs pas lo gost fresquet
De l'aiga un jorn de fatiga

Siàs proprietari d'un libre
Que poiràs pas jamai legir
Que te conta lo dreit de viure
Sens titol e sens comentari

Siàs aici en pais indian
Que fas crebar a pichon foc
Cada matin d'omes se 'n van
Que son nascuts en terras d'Oc

Malfisa-te maja-misèra
De los que demoran encara
Qu'an decidat deman matin
D'anar desterrar lo silenci



LE SILENCE

Que tu sois Anglais, Allemand
Bourgeois français ou occitan.
Toi qui viendras prendre demain
Ton mois de rêve dans ma ferme
Toi qui peux payer au comptant
Le puits, la vigne et le champ
Avec du fric à bon marché
Volé au monde du travail

Tu ne sauras pas le secret
Le temps gravé sur chaque pierre
Ni même l'eau qu'on aime fraîche
Au soir d'un jour de fatigue
Tu es propriétaire d'un livre
Que tu pourras jamais lire
Il te parle du droit de vivre
Sans titre et sans commentaire

Elle meurt ici doucement
Ta nouvelle réserve indienne
Chaque matin partent des hommes
Qui sont nés sur les terre d'Oc
Prends garde à toi mange-misère
Car ceux qui demeurent encore
Ont décidé demain matin
D'aller déterrer le silence.